

801
(8)

K34/79 A Moschle

1-25*

A13/8/79 A. S. Moschle
FORWARD

Pedi ancestors cult

801

K34/79 ins
EXERCISE BOOK
OEFENINGBOEK

17/3/8/79

S 801



10 pp
18/-

NOV 13 1947

NAME Xo Phasa oja Badiro
NAAM

SCHOOL The Permit Etropoleint
SKOOL St. Pieter van Warmer

CLASS P.O. B. 354
KLAS Pretoria
DATE 3 54
DATUM

J.S.S.B.

Pedi ancestor cult 10 pp

801 (8) P. 1-25 Rec. 13.11.47. K34/79

- 1 Xo Phasa (efa) Badimo. Page 1-7.
- 2 Xo bexela Badimo Lenyalo. (Tseano) ^{page} 8-11
- 3 Xo Phasa Badimo xa ngwana yo a nang le menyara e 12 xo isa xo e 15 Page 12-15
- 4 Xo Phasa Badimo diruiweng Page 15-24
- 5 Sereto se xo retiweng Patabata marote NKadime? Page 24

$\frac{3}{8} = .375$

10 pp

$\frac{1}{2} \times 18 = 9$

and

from H. J. Mosekelle

Isakane N. Sehoole
P. O. Magnet Hoeght
via Egedenkurg

10

Dr N. S. Williams
Geneva, Switzerland

Box 384

Victoria

K34/79

Xo Phasa Badimo: (Xo efa badimo)

Badimo ke batho ba ba huileng
ba sa hhweng ba phela, ba ba
bulukilweng mabitleng.
Monna so, leina ke Senyane
Komane, Sebina; Monna
yo o ile a swarwa ke bolwetsi
lebaka le le telele le e ka
bang dikxwedi tse 3 xoba
tse 4, a rohetse fase a babya
ka moraxo a thoma xo ba
kaone. Xe a le kaone a
thoma xo fela a lora a
bona tataxwe ea huileng
ka ngwaxa wa 1918; a lora
a mmana ka mahlo eupya
xo se pololo. Taba e ya tso
e direxile lebaka lamatsi
a 3, a lora a bona tataxwe yo
a huileng keall. Xona monna
yo wa molwetsi, a ya ngakeng
a laodisetša ngaka taba ya

K34/79

dilôrô tsá xaxwe, le xa lôra
 xa xaxwe, ka mo a loraxo ka
 xona ka moraxo xa xe all
 haone bolwetšing.
 Ka xona ngaka ya mophekola
 ka ditaola tsá yona, ya mmotšea
 ya re: xo lôra xa xaxo o bona
 tataxo, e be ~~se~~ tôrô, e be
 ele yona tataxo ka noši, o rata
 xo tla xo xo bitša xone o tle xo
 yena, bokaose ke xone, o mo
 rapile pelaélô ya xaxwe e re:
 O ja o ntima, ka xona o rata
 xo xo bitša; ka xona ~~ke~~
~~yena~~ senyane a laéla mo ~~di~~
~~w~~ ~~axwe~~ xo apeya byalwa,
 byo bo tona, xe byalwa bo diwilwe
 bo apeilwe, a laletša batho batšana
 le basadi xone o na le modimo wa
 xo phasa (xo efa) badimo, xe byalwa
 bo hlottliwe xwa tšewa byalwa
 bya thlōtlwa ka moeta le maphorona
 ka moeta ^{(Maphoronia ke byala byo bo}
_{ja hlottliwang)}.

xwa iwa mo xo bolokilweng
 mokxalake, eo, batho ba ya ka
 bonthai ele banna le basadi,
 xe ba fihla mo lebitleng; ba fea
 byalwa byo mo kaupi le lebitla,
 ele mehuta e mebedi thlotlwa le
 Maphoroma, xona xo tla e mong
 e a tsehang xa rëta xa xaba motho
 yo wa moku ~~le mo a boang~~ xona
 a rëta, a fele a re: Hlabirwa a
 Ngwato a theledi a Bamba; hle
 lebalëla ngwana yo wa xaxo,
 xe a feditšo rëta xona ~~###~~
 malari o tšea sešô samokxapu
 o xa ~~byalwa~~ bya maphoroma o thšëla
 mo lebitleng, o bolëla a re: Tata
 hle Hlabirwa a Ngwato tšea o
 je o ntebalële ke a xarapëla.
 o dira byalo le ka byalwa bya
 thlotlwa, a fele a e nwa ka xo
 nyane a thšëla lebitleng a re:
 Hlabirwa a Ngwato ntebalële
 šidi dijo a re je mmoxô.

801

4

K34/79

4

Xona e mong le e mong e a
 leng mo lebitleng, a fele xeditšeng
 molori, le gena o xa byala ka
 noši a e nwa a fele a re
 Hlabirwa Ngwato lebalèla nswana
 wa xaxo; xe o rialo o tla fela
 a thšèla byo bonyane mo
 xodimo xa lebitla. Byala byona
 byo bya xofasa badimo xa bo
 xelwe, e mong le e mong o a
 ikxèla ka noši. Xe ba feditše
 modiro wa mo lebitleng ba
 baela xae lapeng la molori;
 xe ba fihla xo tšewa pitša e
 kholo ya nkho e bewa mo
 xare xa lapa e tlatšwa byalwa,
 xomme e mong le e mong yo a
 leng mo manyanyeng o wa xo
 phasa (ēfa), badimo, o a ikxèla
 ka noši xo fihlèla xe a khošē,
 mang le mang yo a nwang byalwa
 byo xa a swanela xo fetša se xō
 se sa mokxopu o swanela xo fela

801

K34/79

a šadišá byo bo nyane ka mo
 mokxopung, byona bo thšöllwa
 fase ke monwi, a fela a botšela
 are; lebatšela Hlabirwa; re a xo
 rapêla re re šiao mabêle ja
 le rena, re a xo rapêla. ~~Xe~~ modiri
 wa xo rwa byalwa o fadile
 moloni a tšea puidi ya Phôšho
 a e hlaba a tšea mošwang a
 o iša kua lebitleng, a o ~~bea~~
 ma hloxong ya lebitla, ka baêla
 xae, nama ya Phôšho ya apeiwa
 yohle, xone bohle ka je, pele xa
 xe e lewa xo tšewa dinamanyana
 tše nyane le maratswana le ana
 a tšewa kua lebitleng e bew a
 ma hloxong ya lebitla, ka polêlo
 ya ~~xe~~ šadišá dijo Hlabirwa
 a ngwato ntebalêlê; xo bea yena
 moloni ka nošši, a na le tšea
 leloko labô, xe ba fihla lebitleng
 pele a bea dinamana tšeo le
 maratswana a o xotla yena

motto ya a tsebang xa rēta mōhu
 yō le mo a boang, xe a feditšō
 rēta; xona molori a bea namana
 tšeo le ōna maratswana, xa
 boelwana xaa, mo byaleng byō;
 le mo nameng ē, xa xo thšellwe
 sehlare; le yena molori xa a
 nošwe sehlare se sengwē;
 modiro o wa xo phasa (ēfa)
 badimo mo xo ona xa xo nyakere
 sehlare; sehlare e no ba xe ba
 ka tšea dijo tše diretšweng
 morōrō ō, ba bēxa ka tšona.
 Kua lebitleng, ka dirētō le ka
 mantšū a xo phopotha, xe
 modiro ō o fedile molori a
 nyaka setsibana se se'nyane
 sa letlalwana la Palomeetsi; a
 roka mokatlana a monyenyane.
 Ka lešika la pudi e hlabetšweng
 ōna modiro ō, xe o ruhilwe, mo
 xo ōna xo thšelwa morōkwanya-
 na a monyane wa byalwa byo bo

beng bo apee tšwe òna modiro
 o, xape xo nthäiwa mobunyana
 o monyane mo lebitleng la moku
 o hlakanywa le motšwanyana oo
 di rokêlêlwa mo mokotlanyaneng,
 moloni o. apara mo molaleng
 wa xaxwe, eba taetšô ya xore.
 Motho yô o phasitšê (efile)
 badimo



mokatlana wa tlalo la
 Polomeetši o rutibweng
 ka lesika o aparawa
 ka lona lesika la
 Phookô e hlabetšweng
 modiro wa Phasô
 mo molaleng

Òna matsatši ai yena morena,
 senyane o fodile o a sepela ka
 lethabo le xo dira mediro ya xaxwe;
 lethabo ke xore: ke rapetšê ke
 phasitšê (efile) badimo xomme
 ba nkwele

801

K34/79

8

Xo bexela badimo lenyalo
Tšeana.

Xa lesoxana xoba kxarêbê a
ka hwelwa ke batswadi, ke
xore tataxwe lemmaxwe, pele
xa xe a nyalwa, Xona e tlare
mohleng a nyalang xoba a
nyalwang, xe dijo tša monyanya
di lukisitswe mabyalwa a
hlotlilwe kxomo e hlabilwe xo
tšewa byalana bya thlotlwa ka
moetana le maphoroma ka
moetana le monyanya e
bešitšweng xo bitšwa meloko.
Xo iwa lebitleng (Mabitleng) la
motswadi, bo hwelwa xona ba fela
ba thšela mo xodimo xa lebitla
mo hloxong ba fela ba bolêla
bare. Kxosi (tata) (mma) e tlile
xo xo bexela xore re tšeiša ngwan
yola wa xaxo šoo, anke ore
dumêlêlê o thabe le rena o je le
rena tle Phakla a Dimu le mahtako

a Pebetsi, bana ba xaxo šiba
 ba kopana lehono ba fe mahlatsa
 a Bana, le Mabêlê, le Ditšuiwa; e
 mong le e mong e a lexo fao o tla
 fele a ekxela byalwa le maphoroma
 a enwa a thšela lebitla a bolela
 ona mantšha a o, xe ba feditšê
 ba beya namane e la e besitšweng,
 mo libitteng. hlong; ba thšela le
 mošwang wa kxomo e hlabilweng.
 Ba boela xae ka lethabo le ka
 dirêto bane: Re tšwa xo bešela
 batwadi lenyalo la bana. Xona
 dijo tšê monyanya di a adirwa
 di a abirwa di a lewa, monyanya
 a a felo. e tlare mahlang
 hanyadi bô, ba bang le ngwana
 e mofoša wa lešeya xona xo
 apeiwa byalwa xape xo bitšwa
 meloko, xe byalwa bo lukile xo
 tšewa byalwa ka moctana le
 maphoroma xo iwa kuamabitteng
 a batwadi, eleng bo makxolo a

lesea le, lesea le lona xa le sale
 xae le iswa xona kua mabitleng,
 xo bitšwa yo a ba tsehang xabotse
 wa lelcho o xa byalwa o thšela
 mo lebitleng, o bitšwa mong wa
 lona ka leina o a moreta ka
 bothakxa o: Re tlišitše
 tlokolwana sa xaxo se se
 ke lesoxana o ba ke mositsana
 šo kxosi re re: Re fepiše kll
 thobela, ba dwa byalo le lebitleng
 le makxolo axwe le la raxolaxwe
 ka xona e mong le e mong yo aleng
 fao mabitleng a bo kōkō a
 ngwana, o tla fele a e xa byalwa
 a e nwa a šadiša byo bonyane
 ka fa sepong sa makxopu, a
 fele a bo thšela fa lebitleng, a
 bolela a re: Phakha Sheladi!
 Re tlišitše tlokolwana sa xaxo se
 se, re fepiše re thuše xo
 mo široša mellō, a riyalo
 a fele a rēta bona bahu bao. eleng

bo mahxolo a ngwana. Xe modiro
 wa mo mabitleng o fedile xo iwa
 xae lapeng la bo lesea. Bobyalwa
 bo nthšwa ka moka, bo bewa
 mo xare xa lapa, xore mang le mang
 a nwe; yo a tšeditšweng le yo a
 tlileng feela ka xo tšopela,
 e mong le e mong yo a nwang o
 swanetšo xela ka noši, a
 fele a boléla are: Phaa! Phaa!
 Pheladi a baiba! Ke fepišeng
 ngwana a xole. e fe lesoxana,
 mohlalani wa marumixela
 tšaxaribē mothibi wa difata.
 Xe morerō o wa dijo o fedile,
 batswadi ba nyaka leralana la
 sešwarā sa mokxalabye xoba
 pheta le xa ele sa mokxekolo xoba
 yona pheta, le xa e kaba thowana
 e se dikal tšā pheta ya bo kōkō
 wa ngwana yō e follelwa ka
 lešika la nku, ngwana o
 tlemelwa yona mo thekeny. xa

Pheta e se xona xo setiwa
 leralana la setšwaro sa
 mokhalabye xoba mokrekolo ~~le~~
 a ohliwa xabatsa, xomane
 ngwana o a le sokišwa xoba
 xo le aparamo molaleng, byalo
 ka pheta. seo ke phetšo ya xore
 xo rapetšwa batswadi bo
 makholooxwê.

Le moklang ngwana yo a
 rēelwa leina o tla išiwa
 xona mabitleng a bo kōkō
 axwê le moklang a išiwa xo
 leballong xo dirwa ka yona
 tsela ea ya xo išiwa mabitleng
 ka byalwa. Fao xo bitsiwa ka
 lona leina la xore: xo thasa
 (Efa) Badima. Ke xore
 xo rapela badimo.

801

13

K34/79

Xo Phasa (efa) Badimo xa
ngwana yo a nang le menyaxa
e 12 xo isa xo e 15.


Xona xo lemoxiwa ke batswadi
xe ba ka bona ngwana a
ota a feli a ota a sanone
le xe a sa babye, xona
batswadi ba thanyaka ngaka
xore e laole ngwana yo ka
diphhekō, xona diphhekō di
tla nthōa se eleng molato xo
ngwana yo bakeng sa xo ota
xa xaxwe, xe a ka hwetša mo
mmeleng wa xaxwe xo se bolwetšā,
xona a tla bolēla xore; Ngwana
yo o na le badimo. Ka xona bo
~~ma~~ xoloaxwe ba rata xo mmitšā,
xoba se mong wa leloko labo yo a
sa hweng a phela, xa e ka xoba
mohlomong bo ma xoloaxwe bohle
ba sa phela le batswadi bohle, xona
ngaka e tla ba botšā xe ba swanetšā
moisā le bitleng ka byalawa le xa ele ka

senuniwa se ka hlabyang, xe ele
 thewanêlo ya xore a ishwe mabitteng
 ka byalwa xona bo tla apewa ke
 batswadi, xe bo budule xwa tšewa
 thlōtlwa le maphoroma xwa iwa le
 tšona mabitteng, xwa thongwa ona
 modiro wa xo rēta; xo nuniwa xo
 thšelwa lebitla ~~ke tšona~~, xo fele xo
 kwala mantšu a xo rapela byale
 ka xe xo fele xo kwala xore: lebalēlē,
 se iše pelo mafisā. xe xo hwetša
 ele thewanêlo ya xore xo hlabye
 senuniwa ka mangaka e ka thekoloxo
 ka xona; se tla hlabya xwa ishwa
 mošwang le di namana le maratwana
 kwa lebitleng, xe tšeo di bewa mo
 lebitleng moreti wa mohu wa lebitla
 li, go a mo tšebang xabotse o swanetšo
 ba xona, xo rēta le xo rapela. le
 kwa lapeng xa xo lewa nama e,
 baji bohle ba swanetšo ja ka xo
 fele ba rēta ba kxopela bare.
 Molebalēlē hle! Se iše pelo mafisā

Xape xe ngwana a ka tlaxelwa ke
 batswadi. xomme a thoma xo ôta
 le xe a sa babye a sa hlakela sa
 xo ja. xona xo lemoxiwa ke mafepi
 xore; ngwana yo o na le kxolêlô.
 xona xo thêlwa meetai ka litšâneng
 e nyane a iswa kua lebitleng ka
 lebaka la tšatšana-sobêla, xona
 meetai a robale mo lebitleng, xo thêlwa
 mobuyana o manyane wa thupu ya
 lebitla ka mo meeting, e tlone la
 ka moswane pele letšatši le hlabane,
 mafepi wa ngwana yo o tla tsoxela
 kua mabitleng xo yo tšea meetai ao,
 xomme a nošwa ngwana yo a
 banalang xore o na le kxolêlô.
~~Mo~~ meeting xa xo thêlwe sehare
 sa seng ka ntle le ôna moku wa
 thupu ya lebitla la moku, ka
 moraxo xo nyakwa thsetlana ya
 lekopelwana la maetana o o ileng
 wa phšatlelwa lebitleng mokhang
 wa poloko ya moku yo yona e diwa

801

K34/79/6

~~...~~ nthelelwana e thulwa kōba
na mo xase ngwana o  apara mo molaleng
ke yona pheko; e aparwa ka lesika la
rku le le adlwexo xabotse xo lekana
nolala wa ngwana eo. Pheko e, xa e
xpolwe e thoba ya kxa oxaka nosi,
nolala lentiana li, la lesika le onalexo
e e kxa oxile, e thoxile mo molaleng
a e sa topya xo aparwa xape. e lable-
lwa mo xadimo xo tlaka ya ngwako
ra bo ngwana eo.

Xo Phaso. (êfa) Badimo
Diruivana.

Manna e mong wa mahumi o
be a le xona leina ke Patabata
Marôte Nkadimeng. manna yo o
huile ka ngwaxa wa 1938. o na
le motwa wa xaxwe yo a phelang
ke Mmamang Marôte, ke motwa

wa xaxwe wa pele. (e moxolo).
 monna yo Patabata e be ele
 mohumi, a ruile Dinku le
 dikxomo, ka moraxo xa lehu
 la xaxwe dikxomo tšela tša
 xaxwe tša thoma xo hwa le xo
 sehlwe di tšwela pele mo tswaleng
 ka moraxo xa ~~menyaxana~~, le
 dinku tša thoma xo hwa di
 bolaya ke bolwetsi bya dinku
 byo bo bitswang Seapa-hlozwana
 xe morwaxwe mnamang a
 botra taba e, ya lehu la diruiwa
 tšei; a thoma xo nyama kudu le
 xo tlalélwa. a be a ~~ya~~ ya xo
 dingaka xo yo laola xore ba
 mmotšé xore; a molato keng,
 xa diruiwa tšé di e hwa ka
 mokxwa o! Ngaka xe e mo
 laotšé ka dipheko (dikxaxara)
 tša yona; ya mmotšá ya re di-
 ruiwa tšé, di bolawa ke tataxo
 Marôte Nkadimeng! O a belaela

ka xe o sešū wa mo hlobošā
 ka selo xore a e-hwa, ka xona
 o rata xore diruiwa tše tša xaxwe
 di hwe tšohle di mo latēle
 Ngaka yare; Bokkone ke xore;
 o mo rapēle o be o mohlōbošē,
 xona xa o dirile byalo o tla
 bona diruiwa tšē di tla lesa
 xo hwa di e-hwa. Ka xona
 monna yo mmamang a amoxela
 keletšā ya ngaka, a thoma xo
 bo-letla le mohumaxadi wa xaxwe
 xore a dire byalwa byo bonthēi
 Kudu, ka xona mosadi a dumela,
 a inama mela wa tekanyo ya
 mokotla xore byalwa bo dirwe
 xa byalwa bo dirilwe, bo apeilwe
 bo budule, a thoma... a
 laletšā meloko le Metswala
 le baxwera le ba leaxo. Xe byalwa
 bo apeilwe bo ometšwe bohlotlile
 bya rwalelwa kamoka kuq
 mabitleni, mōbulikilweni

BOI

K34/79

19

Mokhalabye Katabata Marôte.
Morwa wa xakwe a tšena ešakeng
a nthša Pholo e nthso e nonneng
le Kxapa e nthlwa tša išwa
xona kwa lebitleng, xo yo balašwa
xona; auwa tša hlabya, ba tša
madi a dišwiwa ba xasša
lebitla ka ~~šwa~~, mešwang ya
dišwiwa ya thšela mo lebitleng,
dinama tša ašwiwa. xa di budule
xwa-bitšwa batho fa 2 ke monna
le mosadi, bas ke ba reti baxo
rêta mohu yô; mo lebitleng
xwa thšwa Byalwa bya thlôthwa
le maphoroma, ka moetana,
moreti a thšela mo lebitleng
maphoroma le yôna thlôthwa
a fele a e nwa, xwa ba byalo le
xo moreti wa wa mosadi, ba
rêta mohu yo, ba fele bare: *Auwi Tau*
lebalêla ngwana wa xaxo *Tau*! a
Twakô! tau e tšwang seokodibeng
molebalêle tau, se mo amoxe bohwa

o tla jang o tla fepa kaang
 bana! a e thswê lebya hle
 Tau ya Tswakô! Thipa xomela ba
 ija, batho xa se dikxokonyana.
 Xe ba feditšê xorêta xwa, batamêlê
 yena morwa wa mokxalabye yô a
 rêtwang a le lebitleng, a rapelwoxo
 e leng Mmamang. se yena a tšêa
 sexô sa mokxofu a xa byalwa bya
 thlôtlwa a rwa a felê a topetšê a
 thšêla xodimo xa lebitla le mo
 hloxong ya lebitla, a felê a bitšê
 a rei tata, Montswadi; Kanyane
 wa Morwaswi, ngwana Mahlakô,
 a Mmamorei! Nteb alêlê tata
 sa ~~shamoxe~~ leuô la xoxo
 tata, ~~te~~ ngwanawa xoxo, ~~le~~
 Kxosi; Ngwana-Phoša diwa xa
 a bolawê! Pelo tlala! Pelo
 tialolôxa. a di je maxô naxeng
 a soke dinaale; a dira byalwa
 le xe a thšêla MaPhoroma a ~~byalwa~~

a tliša ane. Tata, ke tla
 be ka xo hlobosá xo bana ba
 xaxo le xo meloko le metwalo
 ya xaxo le xo kxosi ya matse wa
 xeno. Xe a feditše di-itharatho
 tša xaxwe le othapelo, xwa ema
 monmaxwe wa lesosana, le yena
 a dira byalo ka moxolwane, a
 rapela tataxwe, ka xo thšela
 lebitla ka byalwa a lenoša le yena
 ka noši a e nwa a fele a thšela xape
 le xape a e nwa a rapela a rēta. Xwa
 ba byalo le xo dikxatšedi tše pedi tša
 xaxwe ba rēta le xo rapela. La mafelala
 xwa ema Rrangwaneaxwe ehang
 mphale, yena a xa byalwa a bo muma
 a thšela lebitla a ratharathela ngwana
 eo wa moxolwane, a xa xape a thšela
 lesosana amo sola ka mantšū a xe a
 sesū a hlobosá tataxwe a morapelela
 a be amo laya xore a hlobosé tataxwe
 a be a hlobosé le mmaxwe ka Pholo le
 kxapa ya nku

801

K34/79

22

Xe modiro wa mo lebitleng o
fedile xwa iwa dijong tše di
apeilweng mo mohlareng o moxolo
wia moswana o leng mo hlang le
lesaka le mokxalabye eo a
bulukilweng xolona eleng la
dikxomo tša xaxo. Batho ka
bonthsi ba bokana mo dilhareng
le dikhlasaneng tše di leng mo
hlang le lesaka ba ja dinamale
xo nwa mahyalwa mang le mang
e a jang le e a nwang o fele a
sêxa nama a e nwa byalwa
a bolela are: Lebalalangwana
wa xaxo, Kanyane a Morwaswe
nama e xa e sexelwe; Byalwa
byo xa bo xelwe; mang le mang
o ithsêxela nama ka noši a ja
a ikxela byalwa ka noši a nwa
a fele a rêta, a fetsa ka xorei.
Lebalala ngwana wa xaxo Tam
e tšwang Tswako. Modiro o wa xo
Phasa badimo o dirilwe ka la 5-8-47

Ka moraxo xa dibeke tše 6. Ka la
 17-9-47 Mmamang a dira modiro
 wa thlobosa ya tataxwe, a mo
 hlobosa ka pholo tše pedi, e Hlaba
 le e Thamaxa. a hlabangwe xape
 Kxomo e Phawana le Kxapa
 e. Thšeka. ~~ya ba tša thlobosa ya~~
 mmamaxwe. a wa batho mo
 motseng, wa morena mmamang e
 be ele ba banthši Kudu, meloko
 Metawalo, Baxwera, le bohle
 ba leaxo, xwa lewa maxōbē le
 dinamama, se se beng se sa dirwa
 mo thloboseng e be ele byalwa.
 Xwa tšewa seripana sa sebete
 sa Kxomo e ngwe le e ngwe e
 hlabilweng le seripana sa pelo
 tša iswa lebitleng la motšalabyē
 xo ba sebexō le dinamama tše
 nyane tše a peilweng xore le yena z
 a bone xobane le hono o hlobositšā
 Kamoraxo xa matsōtsi a 10 Ka la ²⁸⁻⁹⁻⁴⁷

27-9-47

K34/79

24

a ntsa tholo e thsumu a e
isa mosate xo kxosi, xo mo
hlobosa, Kxosi a thabela taba
e, a hlaba tholo e mo kxorong
ya motse wa xaxwe mo mosate
dinama ts'a yona ts'a apeiwa
mo kxorong ts'a lewa ke bohle
ba kxoro ~~ya mosate~~ le kxosi le
ba sethsaba.

Xe modiro wa thlobosa ya dijo o
Fedile, Kranwanaxwe a mo
laela xore a hlobosa emong le e
mong wa bana babo ka senwiwa
se se phelang. Mmamang a
dumela a neela monnaxwe
dikxomo tse pedi ts'a dithole
emong le emong wa di kxaetsedi
tse 2 a mo fa kxomo ya sethole
le kxaetsedi ts'a tataxwe a neela
emong le emong wa bona kxomo ya
sethole le nku. ele kxaetsedi ts'a tataxwe
le 3. xa ele Kranwanaxwe yena a

25*
K34/79
a891 keela kxomo
ya tswetsi. modiro wa xo
Phasa (efa) Badimo le wa thlobosa
wa fela fao.

Se ke sereto se ba
beng ba reta ka sona mohla ele eo.
Tau e tšwang Tswakō, Ngwana
Phaxa ya Malêê a maenyane le
Sekōme sa hloxa ya tau le tlalo
lamotho. Ngwana ~~mabedi~~ mabedi
a dutšeng Dikxabye, ke Sexolo o
dutše le Lekxalakê waborane ke
Maruane a kobeng, ba lošwa ka
Tama kxoši. Xa ele Tama ke yaba
Sexole le Mphelane a mangana.
Ngwana Hlabane, a mabala a nkōbō
a Hlabane se ya bolata Maxorong
a bo rrabatho a bo Mothithi a Lesibe
Tau xe e tlola bothakxa e tlola manakaila
exata ka boro bya pele bya moraxō bo
axana kua xa Malekala a Mokwena
xa thabana ya Phula marêê maxōlō
maja a boifa. • ENDS80